

t83_qc_lang2 (TMZst- GBr6twMUXBfn5zSvD4KCTgJqkYXswe)

October 27, 2020

Let $m1_qc_lang1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k9_qc_lang1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r2_qc_lang2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r1_tarski : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k15_qc_lang2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.(m1_qc_lang1 X0) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (k9_qc_lang1 \\ & \quad X0)) \Rightarrow (\forall X2.(m1_subset_1 X2 (k9_qc_lang1 X0)) \Rightarrow (\forall X3. \\ & (m1_subset_1 X3 (k9_qc_lang1 X0)) \Rightarrow (((r2_qc_lang2 X0 X1 X2) \wedge (r2_qc_lang2 \\ & \quad X0 X2 X3)) \Rightarrow (r2_qc_lang2 X0 X1 X3)))))) \end{aligned} \quad (1)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.(r1_tarski X0 X1) \Leftrightarrow (\forall X2.(X2 \in X0) \Rightarrow (X2 \in X1)) \quad (2)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.(m1_qc_lang1 X0) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (k9_qc_lang1 \\ & \quad X0)) \Rightarrow (\forall X2.(X2 = k15_qc_lang2 X0 X1) \Leftrightarrow (\forall X3.(X3 \in X2) \Leftrightarrow \\ & (\exists X4.(m1_subset_1 X4 (k9_qc_lang1 X0)) \wedge ((X4 = X3) \wedge (r2_qc_lang2 \\ & \quad X0 X4 X1)))))) \end{aligned} \quad (3)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & \forall X0.(m1_qc_lang1 X0) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (k9_qc_lang1 \\ & \quad X0)) \Rightarrow (\forall X2.(m1_subset_1 X2 (k9_qc_lang1 X0)) \Rightarrow ((r2_qc_lang2 \\ & \quad X0 X1 X2) \Rightarrow (r1_tarski (k15_qc_lang2 X0 X1) (k15_qc_lang2 X0 X2)))))) \end{aligned}$$